



U ORGANI ZACI JI CBBi H

Odr` ana me|unarodna konferenci ja o currency board-u

U organi zaci ji Central ne banke Bi H (CBBi H) i uz u-e{ }e vel i kog broja doma}ih i me|unarodni h zvani -ni ka, u Sarajevu je 11. aprila 2003. godi ne odr` ana me|unarodna konferenci ja pod nazi vom "UI oga currency boarda u monetarnoj pol i tici: I storija i praksa".

Konferenci jom je obiqe` ena peta godi { wi ca postojawa CBBi H i pu{ tawa u opti caj prve bosanskohercegova-ke val ute, konverti bi lne marke, ali je istovremeno wenim odr` avawem CBBi H `eqel a ste{i vi { e saznavao o i skus-

ta vi ma drugi h zemaqa koje pri mjewuju pri nci p currency boarda, posebno i sto-ne Evrope. Na konferenci ju su stoga, pozvani, predstavnici centralnih banaka Estonije i Bugarske, ali i i bi v{ i guverner Narodne banke Argentine u kojoj je currency board propao. "Gl avno { to sam nau-i o od ovi h zemaqa u i sto-noj Evropi u koji ma je pri mjevi van, jeste da je currency board bi o uspje{ an, ali i u i sto vrijeme sam nau-i o da su svi ovi currency board aran` mani uvel i odre|enu f laksi bi lnost u okviru finansijski h funkci ja koje obavqaju, bez podri wava povjerewa i funkci ja currency board-a. Mi sl i m da smo dobi l i kori sne i nf ormacije koje bi trebal i anal i zi rati CBBi H, ekonomisti i predstavnici me|unarodne zajedni ce kako bi smo vi d-jel i da l i postoji neko i skustvo koje bi mogl o bi ti i skori { teno u dacem radu CBBi H", i zjavi o je guverner CBBi H Peter Nicholl. Kako se mogl o ~uti na konferenci ji, u okviru ovi h currency board aran` mani i zdaju se kratkoro-ne harti je od vri jednosti ili i pos-toji mogu}nost odobravawa zajmova komercijal nim bankama u krajwoj nu` di, ali i samo u obimu vi { ka devi zni h rezervi, { to zna-i bez mogu}nosti podri wava currency board-a. Zakqu-ak bi v{ eg guvernera Narodne banke Argentine Maria Blejera bi o je da

je f iksal na pol i tika ta koja je, u su{ tini, i zazval a podri wave pri nci -

currency board aran` man, proces pri-

I ago|avawa bi o je, mo` da, br` i nego { to je to si u-aj u vi { e konven- ci onal nom monetarnom okru` ewu, kazao je pred- stavni k Banke Estonije Andres Sutt. Currency board, zasnovan na evru, ol ak{ aoje i integraci ju i promjene u ekonomskoj struk- turi. Zbog datih osobenosti currency board aran` mana, kao { to su monetarni okvir i ekonomска tranzicija, za zemqu kao { to je Estonija, veoma je va` no da i ma sna` an finansijski sektor, a predsto- je{i ul azak ove zemqe u



pa currency boarda u Argentini. Tome je dopri nje{ a i -i wenica da je VI ada natjerala komercijalne banke da joj odobravaju zajmove, te je time ova kri za pre{ l a i u sektor komercijal nog bankarstva. "Moram re{ i da je si tuaci -ja u Argentini bi l a ekstremna i da se zbog toga desi l o podri wave currency boad--a. Ni ko od nas ne mo` e garantovati da se to ni kada ne}e desi ti , ali i ne mi sl i m da je rizik potencijal no vi sok da do toga dole", ocjenio je guverner Nicholl. Currency board u Bugarskoj, prema rije-i ma predstavnika Narodne banke Bugarske Kalina Hristova, donio je finansijsku i sta- bi l nost cijena koji su bil i i potrebni bugarskoj ekonomiji. "To je najboqa mogu}a monetarna pol i tka za zemqu u datim okol nosti ma", kazao je Hristov. Strategija monetarne pol i tke Narodne banke Bugarske i mal a je rel a- ti vno mal o uti caja na pl atni bi l ans zemqe. Druge pol i tke i faktori odredi l i su ekonomsku konkurentnost, ni vo i zvoza i mogu}nost za pri vla-ewe strani h investicija. Stabilnost cijena mo` e jedino i ndi rektno podr` atti ekonomsku konkurentnost. Ekonomija Estonije pokazala je vel i ki stepen f laksi bi l nosti u protekl i h deset godi na kol i ko je na snazi currency board aran` man u ovoj zemqi. Zbog automatski h stabili i zatora ugra|eni h u

Evropsku uniju i Evropsku monetarnu uniju pokreje i mnoga pi tawa koja se odnose na pri bl i ` avawe finansijskoj stabili nosti zemaqa. Na konferenci ji je bi l o i suprotni h mi { qewa o currency boardu, a jedno od wi h i zni o je i profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Mirkom Puq i }. On, nai me, smatra, da stabili nost cijena i kursa ni su kqu-ni ci qevi, ve} sredstva za vo|ewe monetarne pol i tke za ost- vari wave razvoja kao ci qa. Konstatuju{i da je postoje}i currency board u Bi H jedan od najrigidnijih, Puq i } je sugerisao da se i skori sti atmosfera reformi u okviru koji h bi bi o reformi san i currency board u na{ oj zemqi. Stoga je, i zme|u ostal og, predlo` i o da CBBi H bude omogu}eno akti vni je u-e{ }e u finansijskom sektoru i da i zdaje kratkoro-ne harti je od vri jednosti. Fi kret Haxi } sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu kazao je kako je jedan od ci qeva currency board-a ni ska kamatna stopa koja je u Bi H vi soka, te je tako|e ocjenio da CBBi H i currency board trebaju bi ti vi { e i funkci ji razvoja. Konferenci ja je, prema ocjeni guvernera i spuni l a o-eki wava, a i znesene i deje ocjeni o je i izuzetno zani mcqi vi m. Bi }e, me|utim, neophodno, detaqnji je i stra` i ti ove opcije, napomenuo je guverner.

PETER NICHOLL

Currency board ostvari o je ci q - finansijsku stabilnost u BiH

Currency board postigao je cijekoj koji je bio zacrtan: finansijska stabilnost u BiH.



Nost u BiH. Ovaj aranžman donio je značajnu ekonomsku i druge vrednosti ekonomiji i građanima BiH, ocjena je guvernera Centralne banke BiH (CBBiH). Peter Nicholl, iznesen na "etvrtom međunarodnoj konferenciji pod nazivom "Uloga currency board-a u monetarnoj politici: istorija i praksa". Ovaj aranžman smatra guverner Nicholl, treba biti nastavljen, jer je veoma važno zadržati finansijsku stabilnost. "Finansijska stabilnost nije cijekoj sa kojeg, kad ga jednom ostvari te, prelazi te na drugi. Stabilnost finansijskog sektora mora biti zadržana kroz doslednu primjenu monetarne politike", kazao je guverner. Moguće je, međutim, da CBBiH, koja posluje na principu currency board-a, obavqa i druge zadatke u finansijskom sektoru koji bi pomogli ekonomskom razvoju, uz opredjećuće da takve politike ne smiju ugroziti currency board. Stoga je CBBiH, koja to većini u platinom sistemu i bankarstvu, nastavila s istim svojim ogubom. Finansijskom sektorom, ne zaboravljajući da je uveljavni cijek finansijska stabilnost kroz funkcionišanje currency board-a, rekao je guverner CBBiH. Kao jedan od razloga zbog kojih je potrebno zadržati ovaj aranžman kao monetarnu politiku u BiH, naveo je i stinske ekonomski i socijalne koristi. Drugi razlog je da većina zemalja u regiji ima višok stepen stabilnosti kursa u odnosu na evro, te bi kretanje BiH u suprotnom smjeru bio veoma rizikano. Treći razlog koji je guverner naveo u prilog zadržavanju currency

board-a je taj da ovaj aranžman nema razumu alternativu. "Neki su u zagovoru napuštawu currency board-a manu, ali i oni koji od vlasnika je razjasnili o kojim bi to bilo alternativni tip monetarne politike. Ne vidim kako bi diskrekcioni tip monetarne politike funkcionišao u ovom trenutku ili u doglednoj budućnosti", stav je guvernera CBBiH, koji je ustvrdio da bi bio koji alternativni tip monetarne politike vjerovatno prije generirao i inflacijski nego doveo do ekonomskog rasta ili bi donio malo akcije, a više konfuzije i nezvjesnosti. I konačno, razlog zbog kojeg je potrebno zadržati currency board je dugoročni cijek bi politike da se ekonomski problemi i inflacija ukazuju u Evropu. KM je već vezana za evro, te je razumno zadržati ovu vezu, ponovno je guverner Nicholl, koji je na konferenciji podsjetio na značajne momente u razvoju CBBiH i currency board-a: manu, na strukturu CBBiH, vremenu nezavisnosti, progres KM, te na razloge uspjeha currency board-a u BiH.

JURE PELI VAN

CBBiH je dosledno prijevala currency board

Tokom nepunih četiri godine na poslovovanju Centralne banke BiH (CBBiH) dosledno




je i u punom značaju prijevala currency board-a aranžman. Govoreći nam o međunarodnoj konferenciji u okviru sesije o nastanku CBBiH i pet godina weno funkcionisava, Jure Pelivan je zjavio da, dosledno prijevaljuje currency board, CBBiH nije odobrila niti jedan kredit, niti bio kakvu novčanu pozajmicu bankama ili državnim organima, odnosno vlasnikima i stinskim tuzicama. To znači da su dosledno prijevali sve odredbe postojećeg Zakona o CBBiH. "Nedvojbeno je da su građani, pri vredni i svih drugih subjekti u BiH i skazali i puno povjerenje u domaću valutu, jer je ona konvertibilna, tj. sljubodno zam-

jevi va za sve druge konvertibilne valute, po fiksnom odnosu (tekućim), utvrđenom Zakonom", kazao je Pelivan. Pouzdano se, dodao je, može konstatovati da je stabilnost domaće valute u dućem periodu odigrala veliku ulogu u održavanju stabiliteta i cijena na domaćem tržištu. I stiže je da se održava stalni određeni porast industrijske proizvodnje i bruto društvenog proizvoda (BDP) koji je, po stanovništvu, nešto iznad polovine ne onog koji je dostignut u 1990. godini. Dostignuti pri vredni razvijat u proteklom est godinu je, prema relevantnim kriterijima, nezadovoljavajući, ali je trend proizvodnje i ukupnog prihvjeta i vrednosti i pak evidentan. On se postiže koričnjevanjem domaćih resursa i značajnog finansijsko-kreditnog područja i donacija jama za određene namjene. "Problem je u tome što se najavljuje smawi vaw u nozemne pomoći u narednim godinama, a domaći finansijsko-kreditni potencijal i nisu dostatni za ubrzavanje pri vrednog razvijatka. Pri tome se imaju uvidi da je izrazi to nepovoljan odnos razmjene sa inozemstvom koji se ispodjavlja u sve većem spomenutom niskom deficitu", rekao je Pelivan. On smatra zabrinjavajućim podatak da dobar dio kreditnog potencijala i banke usmjeravaju na kreditiranje stanovništva. Banke se ponajviše odrekli, rekao je Pelivan, te doda da je najsi gurnuti povrat kredita koji se odobravaju stanovništvo, uz osobnu garantiju i nekoliko jemaca, tako da su ti krediti već od kredita pri vrednim poduzećima. "Mislim da je zadat ekonomski politički propis da se analizira mogućnost za preusmjeravanjem kreditnog potencijala u većoj mjeri u privredu, u razvoj. Sve je mawi priliv stranih sredstava i moramo tražiti dodatna sredstva i u vlastitim izvorima i znati da mogućnost da i stupamo na nozemno kreditno tržište", ocjenjuje Jure Pelivan Upravnog odbora CBBiH. Konačno, u Zakonu o CBBiH postoji odredba prema kojoj Parlamentarna skupština BiH, po isteku četiri godine, može ovi lasti CBBiH da imaju određenu mogućnost odobravanja kredita. U Zakonu postoji odredba o fiksnom valutnom odnosu između domaće valute i EUR, bez vremenskog odredbi. "Postavljeno se je da i je sazrelo vrijeme da se Parlamentarno skupština BiH predloži i promjena ovih odredbi. Prema ovom, dužni smo podsetiti da zvanični predstavnici MMF-a predlažu, sljubodno se moguće reći i uvjetuju zadržavanje currency boarda, uz odgovarajuće obrazložewa. Tako je trebamo imati uvidi da su vlasnici državnih nosnic i izrazi i podržati takvom stavu MMF-a", naveo je Pelivan. Na kraju je doda da je stav upravnih i rukovodećih struktura CBBiH da nije vrijeme za ovaku promjenu. To, međutim, ne znači da paralelno ne mogu biti tražene mogućnosti za jake koričnje raspoloživih sredstava u okviru aranžmana currency boarda.

Kolaps currency board-a u Argentini

U Argentini se desila val utna i bankarska kriza, koje su bile međusobno



no povezane, a što je uzročilo da su brojni i predstavljali su kombinaciju različitih faktora. Kako je na konferenciji CBBH o currency board-u kazao bivši guverner Narodne banke Argentine Mario Blejer, val utna kriza došla je vrhunac obezvređivavom u januaru 2002. godine. Obično se analizira u kontekstu argentiinskog currency board sistema, uspostavljenog 1991. godine kao anti-inflacionog sredstva. U analizi rawe ove krize, prisutna su etiri pristupa: gubi tak konkurentnost argentiinske ekonomije, nekonistentnost makroekonomske politike, argument "iznenadnog prekida", te insticionalna politika ablosta. Gubi tak konkurentnost argentiinske ekonomije reflektovao se u ogromnom vawskom debalu, povezanom nezaposlenosti i dugotrajnoj recesiji koja je počela 1998. godine. Nekonistentnost makroekonomske politike podrazumevala je rigidan kursni redim koji je nametnuo restrikcije na fiskalne razine, dok je argument "iznenadnog prekida" povezao kolaps sistema konvertibilnosti sa išvarem prilično kaptitala. U pogledu fiskalnog prilagođavanja, argument "iznenadnog prekida" je povezao neodrživost duga, stvarne kamatne stope i prouzrokoval recesiju pričazanu u nefunkcionalnom sistemu. Ikonreno, insticionalna politika ablosta - i nalaže sistem stabilnosti na politike i druge prioritete koji su otezavali fiskalno prilagođavanje. Ova vrsta stabilnosti spriječila je kretanje i implementaciju strukturalnih reformi koje su trebale osigurati fleksibilnost, prije svega potrebnu drugim sektorima kako bi se nosili sa rizikom od currency board-a. Dok su se problemi konvertibilnosti i izvjesnog kursa bili glavni u valutnoj krizi, bankarsku krizu uglavnom je prouzrokoval a VIadi na izloupotrebu bankarskog sektora, te je osnovni uzrok bankarske krize bio strah da će banke, VIadi na politiku, postati nesolventne, a depoziti konfiskovani.

Progres bugarske ekonomije određen currency board-om

Progres bugarske ekonomije poslednjih godina određen je rečimom currency board-a, koji je uveden 1997. godine. Generalno, podržana je odliku tadašnje VIade da prihvati preporuku MMF-a kako upravljati monetarnom politikom. "Međutim, mi smo svjesni da currency board, sada i tada, nije bio bezkritičan", kazao je na konferenciji o currency board-u predstavnik Narodne banke Bugarske Kalin Hristov. Uvođenje currency board-a sredinom 1997. godine bio je korak iz sistema tuči sa jedinstvenim cijenama, postižući zavestabilnost cijena. Uz nepokolebivo zadavajuće fiksne kursne lige evra, strategija bugarske monetarne politike je proteklih pet godina bila je zasnovana na nekoliko elemenata: Upravni odbor Narodne banke Bugarske sauvao je nezavisnost od VIade, koja je postignuta kombinacijom specifične legislative, integrativne i novomeđunarodne Odbora i javne podrške; i zbjejavano je bilo kakvo direktno posluživanje VIadi; ohrabren je stalno pravačkoj koje su vrili ekonomski agenci; jasni i transparentni mehanički zmi centralne banke obavljaju funkciju posluživanja izloupotrebe. Nakon 1997. godine, Bugarska je ostvarila najnižu i najstabilniju stopu inflacije od početka ekonomske reforme, kombinovanu sa najvišim i najstabilnijim povjerenjem proizvodne. Kolicičina bugarskih rezervi pokazuje stabilan rast od uvođenja currency board-a, ali je takođe postavljana na tawu najvećeg kasnijeg načina korišćenja ovih sredstava. Nakon uvođenja currency boarda, postepeno je postignuta sposobnost komercijalnih banka da kredituju, te je bankarsko kreditiranje privratnog sektora stalno povećavano. U preporukama, Hristov je naveo da je deficit tekuge računa postojati sve dok ekonomija ne postigne optimalan akumulacijski kapital. U srednjoročnom periodu, održiva vlastna platinog bilansa biće određena povećanjem na dekadi, bilo su ohrabrujući. "Proteklom uspeh i skoro-lančanju EU ne trebaju nam dati prostor za spokojstvo. Ne smijemo zaboraviti značajne ekonomske politike kada postanemo članom EU i više nakon priključenja EMU", kazao je Hristov. Fiskalna politika ostaje glavnim sredstvom stabilizacije, strukturalna politika koja se tumači eksiblnost i efikasnosti, rada, proizvodne i tržišta kaptitala ostaju glavni i zavodi. Hristov je na međunarodnoj konferenciji prezentovao osnovne karakteristike estonskog currency board-a, te odnose currency board-a i ekonomije u ovoj zemlji, pričemu je istakao da nakon deset godina ekonomske reformi, ekonomija Argentine više nije u tranziciji u originalnom smislu riječi. Strukturalne promjene u ekonomiji, i pak su dalje od toga da su zavrene. "Predstojeće lančanju EU obavezuje nas još više. Načinje je samo da budemo spremni za ubrzanje stupanja EU, već da osiguramo maksimum koristi od tog priključenja. To su i zavodi sa kojima ćemo se još suočiti", kazao je Hristov.

Bugarske EU i Ekonomsko-monetaryne unije zahtijeva brojne strategije, zakonodavne i funkcionalne odluke koje trebaju donijeti

centralne banke, VIadi i Narodna skupština. "Načinje zaključak je nedvosmislen: -vrsto smo uvjereni da postoje monetarne politike i tada Bugarske treba biti zadavljana sve dok zemlja ne postane članica EU i ne bude integrirana u zonu evra", zaključio je Hristov.

Ekonomija Estonije već je integrirana u evropsko i nordijska tržišta

Ekonomija Estonije već je integrirana u evropsko i naredito



nordijska tržišta. Ova integracija je otvorenost, kako je izjavio predstavnik Banke Estonije Andres Sutt, pružajući uvjerenje da currency board nije samo fenomen tranzicije i da ostaje glavni stub za nastavak stvarnog i nominalnog priblijavanja. Inflacija i konkurenčnost u posljednjih dekadama bili su ohrabrujući. "Proteklom uspeh i skoro-lančanju EU ne trebaju nam dati prostor za spokojstvo. Ne smijemo zaboraviti značajne ekonomske politike kada postanemo članom EU i više nakon priključenja EMU", kazao je Sutt. Fiskalna politika ostaje glavno sredstvo stabilizacije, strukturalna politika koja se tumači eksiblnost i efikasnosti, rada, proizvodne i tržišta kaptitala ostaju glavni i zavodi. Sutt je na međunarodnoj konferenciji prezentovao osnovne karakteristike estonskog currency board-a, te odnose currency board-a i ekonomije u ovoj zemlji, pričemu je istakao da nakon deset godina ekonomske reformi, ekonomija Argentine više nije u tranziciji u originalnom smislu riječi. Strukturalne promjene u ekonomiji, i pak su dalje od toga da su zavrene. "Predstojeće lančanju EU obavezuje nas još više. Načinje je samo da budemo spremni za ubrzanje stupanja EU, već da osiguramo maksimum koristi od tog priključenja. To su i zavodi sa kojima ćemo se još suočiti", kazao je Sutt.



Obilazak Sarajeva i Mostara

A petrta međunarodna konferencija Centralne banke BiH (CBBiH) nije imala samo oficijelni dio.



Učesniči konferencijskog posjeta su se u Sarajevu i Mostaru bavili raznim kulturnim i historijskim atraktivnostima. Obilazak grada je omogućio uočavanje znamenitih građevina i kulturnih spomenika.

Kalin Hristov, Narodna banka Bugarske

"Ovo je moja prva posjeta Sarajevu. Imao sam priliku da vidim mnoge detaće iz raznih istorijskih perioda, kao i mnoge razlike u kulturnim običajima i vjerama. Ni kada učiš u Jerusalimu, ali ovo je sigurno evropski Jerusalem. Sada znam kako je moguće spojiti etničke razlike u kulturni i religijski. To je nešto što mi je najviše impresioniralo."

Wilhelm Salater, Narodna banka Rumunije

"Ovo je moja prva posjeta BiH. U stvari, od svih bi vise jugoslovenskih republika, ja sam do sada jedino posjetio Sliveniju. Moj prvi dojam je da je Sarajevo zadata i jep grad. Pogled sa vrha brda je zadata i jep, a ove ulice koje smo mogli vidjeti u centru grada su zadata i kovite. [ta drugo mogu reći], osim da su prvi utisci jako dobri".

Cezary Vójcik, Insti tut za svjetsku ekonomiju

"Ono brdo na koje smo se popeli nam je zadata obezbjedilo i jep pogled, nakon čega smo si u centar grada i imali priliku da obiđemo jednu xamiju. Ustvari, ovo je bio i prvi put u mom životu da uđem u razgledanu jednu xamiju. Ukušno, moji utisci su jako dobri, jer sam očekivao nešto i jepo i zanimljivo, što je upravo ono što sam i dobio. Ovo je zadata raskrsnica na kojoj se sređuju razlike u kulturne, mještanske i religijske, možete vidjeti crkvu i xamiju jednu do druge... To me stvarno impresioniralo."

Kathrin Barenmann, Wema-ki razvojni insti tut

"Mislim da je Sarajevo veoma i jep grad sa mnogo interesantnih građevina i i jepim planišama koje ga okružuju. Obilazak istorijskih znamenitosti grada bio je veoma interesantan i mogu reći da je istorija ovog mjeseta uveliko različita od wema-ke. Svi utisci koje smo stekli o proteklom ratu, kao

i sva mjesto koja smo uspjeli vidjeti, govore nam da je ovaj region imao jako teško prelost, ali i imam utisak da su quidi spremni da se nose s tim, te da su spremni zaboraviti na rat i radi skupa. Naravno, i zuzetna je stvar kada imate tako puno različitih kultura koje i ve jedna pored druge. Ovo izgleda mnogo komplikovano nego u drugim zemljama, ali i pak, ja osjejam da su quidi ovde spremni da i ve i rade zajedno, nadam se zauvijek".

Za goste iz inozemstva, upriličen je obilazak Mostara, gdje je organi zovana posjeta Turskoj kući, koja predstavlja tipičan objekat iz perioda otomanske vladavine. Obilaskom Turske kuće, gosti su se upoznali s arhitekturom tog perioda, porodicnim običajima, posredstvom lokalnih kuća... Pogled iz Mehmed-pašine xamije pružao se na konstrukciju Starog mosta, simbol Mostara. U ponovnoj izgradnji ovog mosta, srušenog u boju s hrvatskim sukobima 1994. godine, učestvuje veliki broj zemalja, među kojima Talija, Francuska, Turska, Holandijska, Hrvatska, a i taj projekat doseže vrijednost od 15,5 miliona američkih dolara. Obilaskom Međugorja i svetišta "Kračice mira", okončan je ovaj neoficijelni dio konferencije koji su učestvovali učesniči biće i zuzetno zadovoljni.



POŠJETE

Eksperti Banke Holandije u posjeti Uredu glavnog kontrolora CBBiH

Eksperti Banke Holandije **Joop Winterink** i **Marcel Korver** posjetili su 10. i 11. aprila Ured glavnog kontrolora Centralne banke BiH (CBBiH) kako bi sagledali funkcionalnosti interne revizije u CBBiH radi eventualnog pružanja tehničke pomoći i da mogu unaprijediti rada. Ovakvu vrstu transfera znanja, Banka Holandije već tri godine pruža Narodnoj banci

Makedoniji, jednu godinu Banci Mol dove, a u planu je pružanje pomoći Banci Armeniji. Obzirom na limitiranu finansijsku sredstva, tehnička pomoć se pruža bankama za koje može biti ocijenjeno da je unaprijediti posao i opravdati utrošena sredstva. Projekat obiđe traže tri do četiri godine. Osnovni preduslov za uspjeh projekta je spremnost rukovodstva

CBBiH da učestvuje u wemu i podržati ga. Ukoliko Banka Holandije prihvati da pruži tehničku pomoć CBBiH, Ured glavnog kontrolora i menadžment CBBiH bi, uz sugestije eksperata Banke Holandije, izradili plan aktivnosti. Tokom posjeti, eksperti Banke Holandije su Uredu glavnog kontrolora detaljnije prijedloga koje je moguće primjeniti u dačem radu.

Q. VI adu{ i }: Izmjene propisa o obaveznim rezervama jedna od najzna~ajnijih promjena

Nakon uvo|ewa currency board-a, konvertibilne marke i reforme platnih sistema, izmjene propisa o obaveznim rezervama koje su u toku, predstavljaju jednu od najzna~ajnijih promjena u monetarnoj politici BiH, izjavio je viceguverner Centralne banke BiH Qubi{ a VI adu{ i }. Govore}i o monetarnoj politici i bankarskom sektoru u BiH na Poslovnoj konferenciji, odr`anoj 24. aprila u Be-u, on je kazao da su obavezne rezerve jedini instrument monetarne politike koji je, u okviru currency board

Ovo pokazuje da se depoziti - {tedwa i povjere}e u doma}je banke pove}avaju, kazao je viceguverner VI adu{ i }. Navode}i osnovne karakteristike poslova bankarskog sektora BiH u

aktivnih kamatnih stopa", kazao je u-esnicima skupa viceguverner VI adu{ i }. Zakqu-uju{i izlagave i prezentaciju o ulozi monetarne politike u izgradbi bankarskog sektora u BiH, viceguverner VI adu{ i } je kazao da su daljekose`ni ci qevi BiH punopravno ~lanstvo u Evropsku uniju i usvajawe evra. Dobra vijest za BiH je da su Evropska centralna banka i Evropska komisija prihvatile mogu}nost da currency board mo`e biti prihvatqivo rje{ewe i put ka evru. Estonija i Litvanijsu odljini

aran` manu, na raspolagawu CBBiH. Ci qevi obavezni h rezervi su efikasnost monetarne politike i fleksibilnost CBBiH kako bi mogla reagovati na iznenadne promjene u ekonomskom okru`ewu, potom harmonizacija propisa o obaveznim rezervama sa evropskim standardima, te finansijska stabilnost, naro~ito banaka, jer one obavljaju najve}i dio finansijskog poslova. Viceguverner VI adu{ i } spomenuo je da stanovni{tvo vjeruje ne samo currency board aran` manu i KM nego i doma}im bankama, misle}i na banke koje posluju u BiH, bez obzira na vlasni{tvo. Ilustruju}i ovo, prezentovao je podatke prema kojima su oro-eni i {tedni depoziti u doma}oj valuti pove}ani sa jednog miliona KM, koliko su iznosili na kraju 1997. godine, na 102 miliona KM, koliko je bilo na kraju februara 2003. godine. Oro-eni i {tedni depoziti doma}instava u stranoj valuti su pove}ani sa 136 miliona KM na 766 miliona KM.

protekljoi godini, spomenuo je ubrzan proces privatizacije banaka, obezbje}ewe propisanog osnovnog kapitala banaka na 15 miliona KM, okrupwawewe banaka, zna~ajan rast aktive i kapitala, pove}awe kreditnog potencijala, stabilizowane i konsolidowane bankarskog sektora, ponudu novih proizvoda i usluga, izmjene i dopune pravne regulative, osigurawe depozita, te pove}an obim platnih transakcija. Prema ve}ini nezavisnih analiti~ara, bankarski sektor u BiH smatra se relativno zdravim. Dono{ewe propisa, izdavawe dozvoli i supervizijske entitetske agencije za bankarstvo. Nedavno uspostavljena Agencija za osigurawe depozita na dr`avnom nivou definiti~no je pove}ati stabilnost bankarskog sistema. "Vrijedi spomenuti da BiH ima moderan plati sistem koji je kompatibilan cijenom sistema zone evra. Kao kona~an rezultat reforme bankarskog sektora, o~ekuje se nastavak trenda pada

primjera ovakvog pribli`avawa. Direktne strane investicije mogu}e bi pomo}i direktnom strukturalnom prilago|avawu BiH Evropskoj uniji. CBBiH namjerava nastaviti politiku currency board-a do uvo|ewa evra. Kona~no, kazao je viceguverner, jedan od osnovnih problema BiH je wena negativna reputacija. "Mo`emo se samo nadati da je dobri ekonomski rezultati CBBiH i currency board-a uspjeli privu}i investitore", zakqu-io je on. Na Poslovnoj konferenciji u Be-u, koju su organizovali Banka Austrije i Ambasada Austrije u Sarajevu, iskazana je spremnost za nastavak i intensivirawe bilateralnih susreta i ja~awe saradwe dvije zemqe. Osim viceguvernera VI adu{ i a, bh. delegaciju su predstavqali ministricu za ekonomske odnose i vawsku trgovinu BiH Mila Gaxi}, sekretar Ministarstva vawskih poslova Fuad [abeta i direktor Agencije za promociju stranih investicija Mira Hajri].



Usvojeni amandmani na Zakon o CBBi H koji se odnose na obavezne rezerve

Predsjedničko vijeće BiH, te oba doma Parlamentarne skupštine BiH usvojili su amandmane na Zakon o Centralnoj banci BiH (CBBi H) koji se odnose na obavezne rezerve. Izmjene, koje je predložio Upravni odbor CBBi H, a uputio vama u parlamentarnu proceduru podržao Predsjedničko vijeće BiH, Parlament je usvojio po istom postupku. Riječ je o peti izmjeni načina 36. Zakona o CBBi H. Prva podrazumijeva činjenice za obraćanje obaveznih rezervi i na depozite u stranoj valuti, a ne samo u KM, što je do sada bio slučaj. Ti me se KM dovodi u jednak položaj sa stranim valutama. Druga promjena odnosi se na elimiнациju govoritne KM koju banke drže u rezorima kao prihvatljivo sredstvo za ispunjavawe

obaveznih rezervi banaka. Treća promjena odnosi se na raspon stope obaveznih rezervi koji bi bio definiran kao raspon "do 20 posto", dok se u četvrtom izmjenom daje ovlačenje Upravnog odboru CBBi H da utvrdi iznos kompenzacije koju će CBBi H platiti bankama za vložene rezervne depozite kod CBBi H. Amandmanom načina 3. Zakona o CBBi H koji je također prihvavljen, potvrđuje se nezavisnost CBBi H. Obraćajući se načinu na koji je Predstavnik i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, guverner CBBi H Peter Nicholl kazao je da CBBi H predlaže ove izmjene iz dva razloga, da bi unaprijedila i efikasnu politiku obaveznih rezervi i zbog potrebe da se obrati pašwa na povećane bankarski krediti u BiH i

vložiti uticaj na platni bilans. Usvajanje po istoj proceduri bilo je neophodno, jer je Međunarodni monetarni fond odlučio da amandmani načina 36 budu prioritet za predstojeći pregled po Stand-by aranžmanu. To znači, pojasnjava guverner poslanicom, da bi u slučaju da amandmani ne budu brzo usvojeni, pregled i isplata sredstava po Stand-by aranžmanu bili oduzeti. Usvajanjem ovih izmjena, smatra guverner, komercijalne banke nemaju opravdawu za povećanje kamatnih stopa, kako su to neke od vlasnika najavili. Propisi koji se odnose na obavezne rezerve trebali bi stupiti na snagu 1. juna 2003. godine, te bi komercijalnim banakama na taj način bio dat rok od mjesec dana da se priklagode novim zahtjevima.

Finansijski izvještaji CBBi H za 2002. godinu

Predsjedničko vijeće BiH, uz pozitivne ocjene, usvojilo je finansijske izvještaje Centralne banke BiH (CBBi H) za 2002. godinu, uz koji je CBBi H dostavila i mjesto nezavisnog revizora. Osnovne karakteristike finansijskih izvještaja su sljedeće: ukupna aktiva i pasiva je 2.539.040.975 KM. Devizna aktiva iznosi 2.464.392.491 KM i u funkciji je currency boarda. Zakupno sa 31. decembrom 2002. godine bilo je 1.868.650.806 KM u opticaju. Domaći depoziti iznosi su 476.502.000 KM. Zbir ova dva broja nije monetarnu pasivu CBBi H koja je iznosi 2.345.152.806 KM. Kapital i rezerve CBBi H bili su 180.746.669 KM. Prema finansijskim izvještajima, obaveze prema nerezidentima iznose su 1.173.174 KM, a slobodne devizne rezerve 118.066.511 KM. Neto dobit za finansijsku 2002. godinu iznosi 58.019.044 KM. Investirani devizni depoziti i hartije od vrijednosti trećih lica,

gdje CBBi H djeluje kao agent, izkazani su vanbilansno i iznosi 111 i su 188.745.151 KM. Devizne investicije CBBi H drže se u ino bankama i zuzetno višokog rizika, tako da je izloženost kreditnom riziku smanjena na minimum. Miđutim, o finansijskim izvještajima CBBi H dao je nezavisni revizor, austrijska kompanija "Ernst & Young". Ocjijeweno je da su finansijski izvještaji CBBi H pripremljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (IFRS). Odbora za međunarodne ra-unovodstvene standarde (ASB). Postupak revizije proveden je u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardima, koje je definišao Međunarodni savez ra-unovodstva (IFAC). Ovi standardi zahtijevaju planiranje i provođenje do ničega koji je potreban za postizanje razumnog uvjerenja o tome da finansijski izvještaji ne sadrže znajno pogrešne i skaze. Revizija

obuhvata i spisatelja, na osnovu uzorka, evidencijske potkrepljujućih iznosa i objavljivanja u finansijskim izvještajima. Revisija, također, uključuje procjenu vlastita unovodstvenih načela i značajnih procjena Uprave banke, kao i cijelokupnog prikaza finansijskih izvještaja. Miđutim, revizor je da finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno, u svakom materijalnom pogledu, finansijski položaj CBBi H na dan 31. decembra 2002. godine, rezultate wenog poslovanja, te novanost za 2002. godinu, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, koje objavljuje Odbor za međunarodne ra-unovodstvene standarde. Osim Predsjedničko vijeće BiH, finansijske izvještaje CBBi H za 2002. godinu usvojio je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, te se vložiti usvajanje o-ekuje i u Dom naroda ovog parlamenta.

P. Nicholl: Bi H treba pravu strategiju razvoja tr` i { ta kapi tal a

Trenutno stave na tr` i { tu kapi tal a u Bi H ni je zadovoqavaju}e, te odre|eni koraci u wegovom razvoju moraju bi ti u-i weni, jer u protivnom stvari mogu krenuti nagore, oci jeweno je na sastanku guvernera Centralne banke Bi H (CBBi H) Petera Nicholla sa predstavnici ma Komi si je za hartije od vrijednosti Republike Srpske, brokeri i bawal u-ke berze. Sastanak je odr` an 9. aprila pri l i kom guvernerove posjete Bawoj Luci, a razgovarano je o stavu na tr` i { tu kapi tal a u Bi H, te o tra` ewu novih mogu}nosti za wegov razvoj. Guverner Nicholl je nagl asio da vel i ki di o problemu u razvoju tr` i { ta kapi tal a dolazi i z -i weni ca da Bi H jo{ nema ujedi wen ekonomski prostor i pravu strategiju razvoja tr` i { ta kapi tal a. "U Bi H je uspostavqena infrastruktura za trgovawe kapi tal om, no nema tr` i { ta kapi tal a. To nije ba{ uspje{ na strategija. Ovo bi moglo dovesti do smawewa u infrastrukturni, s obzi rom na to da bi brokeri i di oni -ari berzi, koji trenutno ne ost-



varuju zaradu, mogli po-eti odustajati od toga", kazao je guverner. "Usi tuaci

projekata, poput i zgradwe autoputeva. Guverner Nicholl je napomenuo da je

CBBi H ve} rani je pokrenul a i ni -ci jati vu za usvajawe amandmana na Zakon o CBBi H, koji bi omogu}il i i CBBi H izdavawe hartija od vri -jednosti, ali da za to tada nije dobil a dovoqnu podr{ku. U-esni -ci su istakli da i zdavawem dr` avnih obveznica mo`e na efikasan na-in biti regul i sano pi tawe dr` avnog duga, odnosno stare devizne { tedwe. Si o` i v{ i se sa ovim pri ncipom, guverner je rekao da treba bi ti i zuzetno pa` q{ i pri l i kom i zdavawa takvi h obvezni ca kako ne bi do{lo do preoptere}ewa dr` avnog buxeta. S ci qem prevazi -la` ewa svi h probliema na putu razvoja tr` i { ta kapi tal a, te stvarawa zakonske osnove za wegovo uspje{ no funkci oni sawe, za 15. maj najavqeno je osni vawe Vije}a za tr` i { te kapi tal a Bi H. Vije}e bi i mal o savjetodavni karakter, a u wega bi bi le ukqu-ene sve rel evantne institucije za tr` i { te kapi tal a i hartije od vrijednosti u Bi H.

ji kada je nemogu}e ostvariti zaradu na berzi, brokeri i imaju dvije mogu}nosti, a to je da odustanu od svega i l i da probaju ostvariti zaradu na i legal an na-in", dodao je on. U-esni ci sastanka su nagl asili da je neophodno da dr` ava i l i CBBi H po-nu i zdavati hartije od vrijednosti, jer je to na-in da budu obezbijele kval i tetne hartije od vrijednosti koji ma bi se moglo trgovati na tr` i { tu kapi tal a u Bi H. To je i jedini na-in na koji dr` ava mo`e osigurati sredstva za real i zaciju kapi tal ni h

OSI GURAWE DEPOZI TA Bi H

VB banka nova -lani ca

Potpisi vawem ugovora, koje su obavili di rektor Agencije za osigurawe depozita Bi H Josip Nevjesti } i di rektor VB banke Radovan Baji }, VB banka je postal a prva banka iz Republike Srpske koja je ukqu-ena u Agenciju za osigurawe depozita Bi H. Sve-anom potpsi -vawu ugovora i predaji certifi kata odr` anim u Bawoj Luci 9. aprila 2003. godine, uz brojne dr` avne i enti tetske zvani -ni ke, pri sustvovao je i guverner Centralne banke Bi H (CBBi H)

Peter Nicholl. Tom pri l i kom, guverner se obratio prisutni ma, nagl asio v{ i kako je ovo zna~ajan dan za bankarstvo Bi H u cje{i ni, jer je u-l awewem VB banke, kao prve banke i z RS-a, osigurawe depozita dobil o pravo dr` avno zna~ewe. "Uspostava jedinstvene sheme za osigurawe depozita je jo{ jedan od na-in na da se gra|ani ma vrati povjerewe u banke", nagl asio je Nicholl,

dodav{ i kako je ovo samo dio neprekidnog procesa reforme bankarskog si stema u Bi H. Nevjesti } je nagl asio da osigurawe depozita nije vi { e samo stvar presti`a, ve} i



Prema Nevjesti }evim rije-i ma, obavezno osigurawe depozita predstavcja jo{ jedan korak u konsolidaci ji bankarskog si stema. "Osta}e samo one banke koje to radom i kval i tetom zaslu`uju", rekao je Nevjesti } i dodao da je kona-ni broj banaka koje u|u u Agenciju zavisiti i skqu-ivo od rada banaka, te da one koje ve} posjeduju certifi kat i maju stalnu obavezu unapre}ewa poslovawa. Shemom osigurawe depozita, { tedi { ama banaka koje su -lani ce Agencije za osigurawe depozita Bi H garantuje se i spilata depozita u i znosu do 5.000 KM. ^lani cama Agencije mogu postati samo one banke koje i spuwavaju cenzus od 15 miliona KM osniva-kog kapi tal a i koje su u ve}inskom pri vatnom vlasni { tvu. Agencija trenutno i ma 12 banaka -lani ca i to 11 iz Federaci je Bi H i jednu i z RS. Zakon o osigurawe depozita u bankama Bi H stu pi o je na snagu 12. avgusta 2002. godine.

obaveza banaka, jer do 12. avgusta ove godi ne sve komercijalne banke u Bi H moraju bi ti ukqu-ene u Agenciju za osigurawe depozita Bi H i l i }e, u protivnom, i zgubi ti dozvolu za rad.

Seminar o spre~avawu prawa novca i finansijskog kriminala

Uesni ci seminara o spre~avawu prawa novca i finansijskog kriminala, odr`ano u Glavnem uredu Centralne banke BiH (CBBiH) u Sarajevu od 22. do 25. aprila 2003. godine, ukazali su na potrebu za efikasnim udru~ewem banaka, buduji da mnogi problemi, prisutni u bankarskom sektoru, mogu biti rije~eni jedno kroz okvir jedne takve organizacije. Na seminaru, koji je organizovan s ciljem edukovava osoba



komercijalnih banaka o uspjehom suo~avawu sa problemom prava novca, i staknuta je i potreba za adresiranjem zakonodavne regulativne posredstvom udru~ewa banaka, te za zajednicim djelovanjem. Udruga banaka Federacija BiH, Agencija za bankarstvo Federacije BiH i CBBiH. U kontekstu prava novca neophodni su, kako je konstatovano, precizna definicija termina osnovnog kriminalnog djela, precizan sistem izvje~tavawa, te za~iti ta finansijskog sistema od kriminala. Sponzor seminara bila je Vlada Luksemburga, a organizator Financial Technology Transfer Agency (ATTF) iz Luksemburga, u saradnji sa Udrugom banaka Federacije BiH. Vodi te~ seminar bio je **Roger Claessens**, ekspert ATTF-a i profesor na Poslovnom institutu Bruselj. Buduji da je seminar koncipiran kao akademski i kao interaktivni, bankari su aktivno u~estvovali, te je seminar, pored pitanja spre~avawa prava novca, smjernice "Upoznaj svog klijenta" i Risk Managementa, dotaknuo i ostala pitanja, kqu~na za uspjeh funkcijskog sektora. Seminar je prisustvovan o 40 bankara iz oko 20 banaka Federacije BiH. U jesen, ATTF, u saradnji sa Udrugom banaka RS, planira odr~avawu slj~nog seminara i u Bjelovaru.

Jednostavno{ }u do kvaliteta

"Najjednostavnija rje~ewa su uvi~ek najboljeg". Ovu, mo`da i neobi~nu misao za danas we trendove koji vladaju u svijetu informacijskih tehnologija, izrekli su predstavnici kompanije Network Appliance tokom prezentacije sistema za pohravivawem podataka,



odr`ane 15. aprila 2003. godine u prostorijama Centralne banke BiH (CBBiH) u Sarajevu. Sistemi za pohravivawem podataka ili *storage systems*, zauzimaju sve zna~ajnije mjesto u planiranju dana~vih velikih ra~unarskih mre~a s obzirom na stalno pove}avawem baza podataka. Nekada je sa~uvati podatke bilo jednostavno, jer podatka je bilo malo, no nove baze podataka i softveri tra~e sve vi{e procesorske snage i prostora na diskovima. Ovaj trend razvoja u ra~unarskoj industriji su jo{ 1992. godine uo~ili biv{i i in~eweri Silicon Graphicsa, koji su osnovali Network Appliance. Jo{ tada su naglašili da je osnovica vihovog programu biti

isku~ivo proizvodnja velikih sistema za pohravivawem podataka, {to je bilo logi~an potез s obzirom na ~iwenicu danije dana~tada{ vi proizvo|aj velikih sis-

tema, poput IBM-a, nije nudio adekvatan odgovor na narastaju{e zahtjeve za pohravivawem podataka. Konstruktori iz Network Appliance su ubrzo shvatili da nije neophodno koristiti cijeli server za pohravivawem podataka, te su stoga resurse usmjerili na razvoj hardwarea, koji radi i sku~ivo na input/output (I/O) principu. Wega pokre{evelasti operativni sistem (OS), koji je zadu~en i sku~ivo za obavqawem tehnicke operacije. Koliko se insistiralo na jednostavnosti ovakvog sistema gov-

ori i ~iwenica da kompletan OS stane na tri dijekete. Uprkos jednostavnosti, ovaj sistem nudi sve {to jedan administrator mre~e mo`e tra~iti u pogledu za~ite podataka. Na raspolagaju su svi danas dostupni mehanizmi za~ite: RAID, mirroring, a mogu{e

je vezi vawem dva takva ure|aja posti{i mirroring podataka na udu~enu lokaciju, ~ime je obezbijeden maksimalni disaster recovery. Jednostavnost arhitekture sistema garantuje jednostavnost instalisa~wa i menaxmenta sistema. Network Appliance je predvi|en za rad u Enterprise okru~ewu, a sa mre~om komunikacija preko uobi~ajenog TCP/IP protokola, {to mu omogu}ava jednostavno vezi vawe sa razli~itim vrstama mre~a, poput Unixa, Windowsa... Hardware je dizajniran za rad u uslovi ma bez gaf{ewa (princip 24-7), a na "zdravqe" sistema, osim mre~nog administratora, paze i proizvo|aj koji posredstvom interneta provjeravaju da li ure|aj

funkcioni{e kako treba, te prema potrebi, interveni{u kako bi sistem mogao nesmetano nastaviti funkcioni{sati. Ono {to mo`da i najvi{e ide u prilog ovim

sistemi ma jeste ~iwenica da se gotovo ni kada ne kvare. Kako je naglašeno predstavnikovlje tenih zastupnika Network Appliancea **Vincenc Juter{ek**, prosje~ni "up-time" ovih storage sistema je 99,9%, te ne zahtijeva skoro ni kakvo odr~avawe. "Najve}a pohvala nama je kada kupci ka~u da uop{te ne znaju da imaju tu ma{inu", naglašio je Juter{ek. Prezentaciji sistema prisustvovali su predstavnici Odjela za informatike tehnologije CBBiH i komercijalnih banaka.



CBBi H NI JE NADLE@NA ZA UPOTREBU EVRA U PROMETU

Centralna banka BiH (CBBi H) podsjeća građane i učesnike u prometu roba i usluga da nije nadležna za upotrebu evra ili drugih stranih valute u BiH, s obzirom na to da BiH ima svoju valutu, konvertibilnu marku, za koju upotrebu je odgovorna. Veći broj građana, posredstvom Saveza potrošača BiH, obratio se CBBi H sa molbom da se oglasi u pogledu wenića da neki subjekti u prometu roba i usluga, bez važnijih razloga, ne prihvataju novčanice i kovance evra. CBBi H podržava upotrebu domaće valute, konvertibilne marke, ali i napomiže da korišćene novčanice i kovance evra u gotovinskom planu nisu je zabranjeno. To znači da evro može biti korišćen ten uz saglasnost obje strane, i kupca i prodavca, odnosno da strane mogu, ali i ne moraju prihvati novčanice i kovance evra, ukoliko ne žele.

GUVERNER CBBi H PODRŽAVA IZRADU ANKETE O BUXETU DOMAĆIINSTAVI ZA BIH

Guverner Centralne banke BiH (CBBi H) Peter Nicholl pozdravio je i zadržao ankete o buxetu domaćiinstava za BiH, koja bi trebala da obezbije jednoznačne informacije o prihodima i troškovima domaćiinstava, te poslužiti za neophodno unapređevanje državnih računa, posebno podataka o bruto društvenom proizvodu i podataka koji je unaprijediti i zadržati u deksa cijena na potrošačkim proizvodima u BiH. O predloženoj anketi buxeta domaćiinstava za BiH, guverner je u Sarajevu razgovarao sa Micaelom Jouvenalem i Giuliem Barcaroliem, predstavnicima Statističkog instituta u Italiji i životima italijanske misije koji, uz pomoć savjetnika MMF-a za statistiku za BiH, pregovaraju sa državnim entitetima u ovom projektu. Guverner Nicholl je rekao da je anketu, koja je obuhvatiti 6.000 domaćiinstava, najvećim delom finansirati italijanska Vlada, uz tehničku pomoć i talijanskog instituta za statistiku koji već duće vrijeme pomaga u razvoju statistike u BiH. Projekat, koji je trajati dvije godine i koštati više od 860.000 evra, koordinira Agencija za statistiku BiH, a biće proveden u saradnji sa entitetima statističkim institutima. Guverner je rekao da će to biti najvrijednija statistička aktivnost od završetka rata koja je unaprijediti državne račune i statistiku cijenu u

BiH. On je zahvalio životima mi si je na pomoći i unapređevu statistike u BiH, u potpunosti podržao ovaj projekat, te se složio sa preporukom životima mi si je da projekat treba početi u skoroj budućnosti.

CBBi H I EKONOMSKI FAKULTET U SARAJEVU POTPIŠALI SPORAZUM O SARADNJI

Guverner Centralne banke BiH (CBBi H) Peter Nicholl i dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Milivoj Triković potpisali su Sporazum o saradnji koji je CBBi H i Ekonomski fakultet uspostavljaju okvirne buduće saradnje u oblastima za koje su zajednički zainteresovane. CBBi H je posebno zainteresovana za razvoj i uspešno djelovanje svoga



Sekcija za istraživanje i razvoj za obezbjeđevanje odgovarajućih kadrova, dok je Ekonomski fakultet zainteresovan za razvoj nastavnog i naučno-istraživačkog rada, te za poboljšanje obrazovanja studenata kroz različite aktivnosti koje provodi CBBi H. Saradba je obuhvatiti programi rawe i izvođenje zajedničkih projekata, angažovanje nastavnika, saradnju i studenata na projektima koje vodi CBBi H, povremeno uključivanje najboljih studenata u rad CBBi H i odabir najboljih studenata radi eventualnog započetavanja u CBBi H. Sporazum je predviđen povremeno učešće saradnici CBBi H na dodiplomskoj postdiplomskoj nastavi i u projektima Ekonomskog fakulteta. Saradba podrazumejava i održavanje seminara i predavača, optimalno korišćene postojećih infrastrukturnih mogućnosti objekta tucije (centra, biblioteke, izdavačke djelatnosti), podizanje novih opremanjenosti Ekonomskog fakulteta, unapređevanje načina rada i obrazovanja na Fakultetu, te volonterski rad asistenata i studenata magistrskog postdiplomskog studija, narođeno u oblasti finansija, finskih tržišta i institucija bankarstva. Sporazum je zaključen na etiri godine, počev od dana ugovora potpisivanja. Potpisivanju su prisustvovali i viceguverneri CBBi H i predstavnici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u

Sarajevu.

P. NICHOLL RAZGOVARAO SA PREDSTAVNICIMA EUROSTAT

Guverner Centralne banke BiH (CBBi H) Peter Nicholl pozdravio je i zadržao novih programa Evropske komisije (EC) za pomoći statističkim službama i preporučuje da prioritet bude podrška pri kupovini novih podataka o ekonomiji od preduzeća, kao osnove za prijekovo potrebno unapređevanje državnih računa i statistike cijena. Guverner Nicholl razgovarao je u utorak, 29. aprila 2003. godine sa predstavnicima Statističkog ureda Evropske zajednice (EUROSTAT) Kjartanom Björnssonom i Ronaldom Delemontom o trenutnom statusu bh. statističkih službi, odgajavim u implementaciji državnog zakona o statistici i nedostaci u postojećim makroekonomskim podacima, narođeno u državnim računima, indeksima cijena i statističkim vjesnickim trgovinama, koji su potrebni za pravljene ekonomske situacije i kreiranje ekonomske politike. Mi si je, i zato uostalom, posjetila BiH da bi procjenili potrebu za buduće programe pomoći u statistici. Guverner CBBi H je preporučio da bi buduća pomoć EC bh. statistici trebalо da bude fokusirana na podršku pri kupovini novih podataka o ekonomiji, i među bili zamišljeni neadekvatni administrativni i ostali izvorni podaci koji se koriste za komplikacije državnih računa i indeksa cijena. On je predložio da prioritet bude dat pri kupovini detačnih podataka od preduzeća, te bi bilo i skorije teno za unapređevanje statistike i bruto domaćeg proizvoda (GDP), razvoja novih i indeksa cijena koji bi pomogli u pravljenu procjenju GDP-a, uspostavljajući osnova za buduće redovne popise preduzeća i izgraditi bocne poslovne regije stara. Zahvaljujući mi se EC na zalaganju u unapređevanje statistike u BiH, guverner Nicholl je kazao da očekuje nove programe EC koji bi doveli do kvalitetnije ekonomske statistike.

DOZNAJENA DEBLOKI RANA SREDSTVA NA RAČUN CBBi H

Narodna banka BiH (CBBi H) su doznačena deblokirana sredstva Narodne banke BiH SFRJ u iznosu od 36.837.127,56 US dolara, koja su bile deblokirana u SAD. SAD su deblokirali devizne rezerve Narodne banke BiH SFRJ u iznosu od 238 miliona US dolara, a prema kquatu i sporazuma o projektima uskocije, BiH je imala 15,50 posto, odnosno iznos od 36.837.127,56 US dolara. Instrukciju o preuzimanju ovih sredstava Centralni banci BiH je izdalo Ministarstvo finansija i trezora BiH u skladu sa odlukom Savjeta ministara BiH.

GJ SARAJEVO

U toku aprila nastavljene su aktivnosti na pripremi poslovnih prostorija za potrebe Glavne jedinice Sarajevo. Upravni odbor Centralne banke BiH (CBBiH) donijeo je odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za adaptaciju poslovnih prostorija, tako da bi radovi mogli početi u maju sa rokom završetka u septembru. U ovom mjesecu je počela radijacija LT Gospodarska banka d.d. Sarajevo, (rad na računu rezervi i obavezna rezerva), nastala udruga i vawem LT Komercijalne banke d.d. Livno i Gospodarske banke d.d. Sarajevo. U Qubqanskoj banci d.d. Sarajevo i Post banci BH d.d. Sarajevo, Agencija za bankarstvo Federacije BiH uvela je privremenu upravu zbog nepostojanja zakonski propisanih uslova za rad. Direktor Glavne jedinice Sarajevo Sadić Kadrić prisustvovao je sastanku Udruga banaka Federacije BiH, organizovanom povodom izmjene zakonskih propisa koji se odnose na obavezne rezerve banaka kod CBBiH. Udruga banaka Federacije BiH dostavljene Upravnom odboru CBBiH prijedloge u vezi sa ovim. Od 6. do 12. aprila u Strazburu je održan plenarni sastanak izabranog Komiteta eksperata za sprečavanje prava novca kojeg nije zemlje -lanice Vijeće Evrope i nekih finansijskih organizacija. Sobzirom na izjavicu da BiH nema stalne -lanove u ovom komitetu, u ime CBBiH plenarnom sastanku prisustvovao je direktor Glavne jedinice Sarajevo.

GJ MOSTAR

Najnovou Glavne jedinice Mostar, tokom marta obrađeno je 114.350 transakcija, od čega 112.371 transakcija i rokiringa i 1.979 transakcija RTGS-a.

GBRS BAWA LUKA

Guverner CBBiH Peter Nicholl Godišnja je 9. aprila u Bawoj Luci sastanak sa direktorima poslovnih banka iz Republike



Srpske. Na sastanku je predstavnici banaka informisao o budućim izmenama Zakona o CBBiH koje se odnose na obaveznih rezervi. I predstavnici banaka su saopštili svoje stavove o ovom pitanju. Završene su aktivnosti na uputstvima i procedurama o trezorskom poslovawu i u toku su pripreme za sastanak sa komercijalnim bankama radi vihove dosledne primjene i rješavanja problema nastalih u vezi sa obavqawem gotovinskih transakcija. Zbog konstantnog kretanja novca (od 1. januara do 24. aprila primjeno je oko 10.200.000 komada novanica) i stalno prisutnih tehničkih smetava u radu mačine za brojavanje novanica, svakodnevno su na trezorskim poslovnim angažovani radnici iz drugih službi kako bi bili izvršeni svi zadaci i isporučeni procedurama predviđeni rokovi.

FI LI JALA PALE

U odnosu na mart, u aprilu je došlo do povećanja prosjeknog broja dnevnih prodaja KM za 10,5 posto, a kupovine za 11 posto. Saldo između kupovine i prodaje KM povećan je neznatno u odnosu na prethodni mjesec za svega 1,4 posto. Depoziti banaka koje vodi Filijala Pale povećani su za 7,5 posto, prosjekna salda razdvana rezervi za 20 posto, dok je gotovina u rezozrima opala za pet posto u odnosu na prethodni mjesec.

FI LI JALA BR^KO

Sobzirom na izjavicu da iz Zakona o bankama u Brčko Distriktu BiH, koji je usvojen i Skupština Distrikta, proglašen obaveza i novih poslova za Filijalu CBBiH Brčko, Služba za pravne poslove CBBiH prema Pravilniku o uslovima, postupku i dokumentaciji za upis u pregled banaka, supsidijskih lica, filijala i predstavništava u Brčko Distrikta BiH, te obrazac koji će biti izdavan banci kao obavijest o izvršenom upisu. Službenici Filijale angažovani su na pripremama za primjenu ovog zakona. Rukovodilac Filijale Brčko Mirzeta Arnavutović prisustvovao je međunarodnoj konferenciji, koju je pod nazivom "Uloga currency boarda u monetarnoj politici: Istorija i praksa", 11. aprila u Sarajevu organizovala CBBiH. Pripravnik u Filijali Brčko Almir @ilić položila je 23. aprila pripravni -ki ispit.



IN MEMORIAM

Milanka (\u0107uro) Goljanin, roj. Govedarica

Centralna banka BiH (CBBiH) je 6. aprila 2003. godi\u0107e ostala bez Milanke Goljanin, koja je iznenada preminula u 41. godini \u0107e i vota. U radnji odnos u Uredu vi\u0107eg ceguvernera Centralnog ureda CBBiH, smje\u0107ena tenog na Palama, pri\u0107emena je 1. marta 1999. godi\u0107e. Od 17. jula 2000. godi\u0107e radi u Odjeqewu za zajedni\u0107ke poslove Centralnog ureda CBBiH. Na radnom mjestu admisna strati vno\u0107 pomo\u0107enika u Filijal i Glavnim banke Republike Srpske na Palama radi u od 1. juna 2001. godi\u0107e, a od 1. novembra 2002. godi\u0107e ne raspore\u0107ena je na radno mjesto admisna strati vno\u0107 pomo\u0107enika u Slu\u0107bi za publikacije, bi bli\u0107 otek u admisnu strati vne poslove Odjeqewa za ekonomsku istra\u0107u i vawu i statistiku. Vi\u0107 jest o Milanki no\u0107 prernoj smrti, pri\u0107emena je sa nevjericom me\u0107u zaposlenima u kojim su se, zajedno sa porodicom, oprostili i od nje 7. aprila. U sje\u0107awu svih zaposlenih ostaje kao vedra osoba i vrijedna i po\u0107rtovana slu\u0107benica.

ZAPOZNAVANE

Amir Haxiomeragi } rukovodi - Iac Odjeqewa za statistiku

Centralna banka BiH (CBBiH) je 14. aprila dobila novog slu\u0107benika. To je Amir Haxiomeragi }, koji je primjenjuju u radnji odnos na neodre\u0107eno vrijeme na radno mjesto rukovoda oca Odjeqewa za statistiku u Odjeqewu za ekonomsku istra\u0107u i vawu i statistiku. @elimo mu i skrenuo dobrodo\u0107 i licu u kolektiv. Dragana Jovi} u produ\u0107en je za 11 mjeseci radnji odnos u CBBiH, zasnovan na odre\u0107eno vrijeme, od 1. aprila 2002. do 31. marta 2003. godi\u0107e. Zbog hitnosti, radnji odnos produ\u0107en je bez postupka javnog oglasa i traje do 29. februara 2004. godi\u0107e. Dragana Jovi} radi kao ekonomista za bankarstvo u Slu\u0107bi za bankarstvo Glavne banke Republike Srpske CBBiH. Brani slava Laco - Kova\u0107evi} je od 1. aprila sa radnog mjeseta ekonomiste u Slu\u0107bi za statistiku platnog bilansa Odjeqewa za statistiku Centralnog ureda, raspore\u0107ena na radno mjesto ekonomiste u istoj organzaciji onoj jedinicu. Od 1. aprila Jelena Obradovi} je sa radnog mjeseta ekonomiste - asistentica u Slu\u0107bi za statistiku platnog bilansa Odjeqewa za statistiku Centralnog ureda, raspore\u0107ena na radno mjesto ekonomiste u istoj organzaciji onoj jedinicu. Zbog usvojenih i izmjena Op\u0107teg akta CBBiH o organzaciji i sistematici zaci\u0107i radnih mjeseta, Miralem Mamovi} je od 1. aprila sa radnog mjeseta pomo\u0107nog radnika u Odjeqewu za zajedni\u0107ke poslove Centralnog ureda, koje je ukinuto, raspore\u0107en na radno mjesto trezorskog manjulanta u Odjeqewu trezora Centralnog ureda. Zbog nemogu\u0107nosti da Bogdan Zirojevi} stupi na radno mjesto trezoriste u Odjeqewu trezora Centralnog ureda na koje je raspore\u0107en 1. marta 2003. godi\u0107e, sa radnog mjeseta i kandidata u Slu\u0107bi za trezorske poslove

Glavne banke Republike Srpske Centralna banka BiH, donesena je nova odluka o wegovom raspore\u0107ivanju na navedeno radno mjesto od 1. aprila, kada je i po\u0107eo radi u ovom radnom mjestu. Sedam dipl. ekonomista - pripravni klasici spisani nakon {to im je 20. aprila i istekao pripravni -ki sta\u0107. Rije\u0107e o pripravnicima Suzana Kozi novi } - Odjeqewa za ekonomsku istra\u0107u i vawu i statistiku, Dejanu Kova\u0107evi} u - Odjeqewa za bankarstvo, Maju Tepav\u0107evi} - Odjeqewa za odnose sa me\u0107unarodnim finansijskim institucijama, Bojanu ^aji} u - prijvremenom raspore\u0107enom iz Glavne jedinice Sarajevo u Odjeqewa za monitory i analize do rasporeda



po pola\u0107nom pripravni -komisiju, i nes\u0107ulabi} - Odjeqewa za ra\u0107unovodstvo, Tawi Vuki} - Glavna banka Republike Srpske CBBiH i Almir @ili} - Filijala CBBiH u Brkom. ^estitike pripravnicima koji }e, po pola\u0107nom pripravni -komisiju, biti raspore\u0107eni na odgovaraju\u0107a radna mjeseta. CBBiH ima 277 sistemati\u0107ovanih radnih mjeseta, a trenutno ima 251 zaposlenog slu\u0107benika, od kojih je 250 u radnom odnosu na neodre\u0107eno vrijeme. Od ovog broja, jedan slu\u0107benik se nalazi na neplaćenom odsustvu. U radnom odnosu na odre\u0107eno vrijeme je jedan slu\u0107benik.

EDUKACIJA

Nastavqa se stru\u0107no usavr\u0107avanje slu\u0107benika CBBiH

Slu\u0107benici za stru\u0107no usavr\u0107avanje u Slu\u0107bi za kadrovske poslove Centralne banke BiH (CBBiH) Adela Lićenec i sekretar - prevodilac Odjeqewa za zajedni\u0107ke poslove Centralnog ureda CBBiH Vi\u0107 dana Popov\u0107evi} pri sustovale su semi nar



o temi "Kadrovske poslovi, poslovni stru\u0107ni usavr\u0107avanje i obrazovanje u uloga Narodne banke ^eke - pri stupaju Evropskoj uniji". Semi nar je odr\u0107an u Pragu od 23. do 25. aprila, a organizator je bila Narodna banka ^eke. Di rektor Glavne jedinice Sarajevo - Centralne banke BiH Sadi Kadri} boravi u od 7. do 11. aprila u Strazburu, gdje je pri sustovao preli i minarnom sastanku Komieta za eval uaci ju mera protiv prava novca. Rukovodi Iac Odjeqewa za informacionu tehnologiju CBBiH Naci f Husovi} posjetio je 10. i 11. aprila firmu "Hermes Plus" u Qubiqani, gdje je uprili\u0107ena i edukacija. U organzaciji HVB Banke u Be-u je odr\u0107ana bankarska konferencija. Uz druge doma\u0107e zvani\u0107ni konferencije, odr\u0107anoj 23. i 24. aprila, uime CBBiH, pri sustovao je vi\u0107eg ceguvernera Qubi{ a VI adu{i}. Ekonomski analiti\u0107ar u Odjeqewu za ekonomsku istra\u0107u i vawu Odjeqewa za ekonomsku istra\u0107u i vawu i statistiku Centralnog ureda CBBiH Damir]osi} poha\u0107ao je u Be-u semi nar o temi "Indikatori finansijske stabilitosti". Semi nar je odr\u0107an od 21. do 27. aprila, a u organzaciji Me\u0107unarodnog monetarnog fonda.



CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Mjesečni bilans stava (pri vremenu) od 31. marta 2003.
Objavljena

Mjesečni bilans stava se izdaje da bi se obezbeđilo i informacije o radu Centralne banke Bosne i Hercegovine prema pravilu currency board-a i da bi se ponudile posebne informacije koje zahtjeva Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

Neke posebne karakteristike bilansa stava od 31. marta su:

Na dan 31. marta banka je zadovoljila obaveze pravila currency boarda kako to navodi u Zakonu. Stave neto strane aktive prevazišla su monetarnu pasivu u konvertibilnim markama (KM) za 137.407.148 KM. Ovo je prikazano u stavki neto devizna aktiva minus monetarna pasiva.

Devižna aktiva je sačuvana uglavnom od depozita koji se drže kod inobanaka.

Bilans stava također prikazuje kompoziciju državnih valuta takođe u eurenici i ostale valute.

Bančni devizni depoziti donose prihod od kamata za Banku.

Monetarna pasiva je u najvećem obimu predstavljala obaveze Banke za KM novac u optičaju (1.728.745.289 KM) i rezervne depozite rezidentnih banaka (340.646.982 KM).

Kapital i rezerve odražavaju poslovni kapital i rezerve, dijone će i akumulirane dobiti Banke od poslovnog rada 11. avgusta 1997.

Kao depozitari za Centralno Bosne i Hercegovine u MMF-u, Banka iškazuje u bilansu MMF-ove raune 1 i 2 kao stranu pasiva, i uvađa hartsje od vrijednosti Viade Bosne i Hercegovine vezane za Centralno. I stovremeno djelujući i kao finansijski agent u imenu Viade u većini odnosa sa MMF-om, Banka evidentira sredstva i obaveze Viade vezane za Centralno na povjerilac-kim rauni ma odvojenim od bilansa stava.

Konsolidacijom svih različitih vezanih za Centralno Bosne i Hercegovine u MMF-u i zraunava se obaveza kao neto bilanska pozicija od 234.265.711 KM.

Banka takođe vodi određene raune strane valute u smislu sporazuma između Viade Bosne i Hercegovine i stranih vlastita i finansijskih organiza, kao i devizne raune državnih institucija i agencija za koje Banka djeluje kao agent. Kako ovi rauni ni su niti aktiva niti pasiva CB BiH, oni ni su uključeni u gore navedeni bilans stava. Ukupni iznos sredstava koja se drže na ovim rauni ma je bio 177.788.574 KM.

Dajti upiti koji se tijekom Mjesecnog bilansa mogu se uputiti Odjelu za administrativne strace i finansije, Odjelu za raznovodstvo u Sarajevu na tel. (33) 27 81 19, faks. (33) 27 82 94. Predstavnici medija mogu se obratiti Službi za odnose s javnošću na tel. (33) 27 81 23, faks. (33) 27 82 96.

Centralna banka Bosne i Hercegovine je nezavisna monetarna institucija BiH i nema ni kakvi hrvatski organi zaci oni u veza sa bilo kojom poslovnom bankom.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Mjesečni bilans stava (pri vremenu) od 31. marta 2003.
(i znosi u KM ekvivalentima)

AKTI VA		Ukupan iznos	EUR	Ostale valute
1	Devižna aktiva	2.228.491.847	2.225.786.016	2.705.831
1.1	Gotovina	26.708.077	26.670.690	37.387
1.2	Kratkoročni depoziti	2.200.249.440	2.199.115.326	1.134.114
1.3	SDR u MMF-u	1.534.330	0	1.534.330
2	Ostala aktiva	64.439.367		
UKUPNA AKTI VA (1+2)		2.292.931.214		

PASI VA		Ukupan iznos
3	Monetarna pasiva	2.089.979.763
3.1	Valuta u optičaju	1.728.745.289
3.2	Kreditni bilans rezidentnih banaka	340.646.982
3.3	Kreditni bilans ostalih rezidenta	20.587.492
4	Obaveze prema nerezidentima	1.104.936
5	Ostala pasiva	9.743.180
6	Kapital i rezerve	192.103.335
UKUPNA PASI VA (3+4+5+6)		2.292.931.214

Neto devizna aktiva minus monetarna pasiva (1 - 3 - 4)	137.407.148
--	-------------



P.W. Nicholl
Gubernator

Sarajevo (datum 18.04.2003.)

Ja franculic
Ja franculic
Jasmina Halilbegović
Главни контролор